

OPŠTI USLOVI OSIGURANJA ŽIVOTA ZA SLUČAJ SMRTI

LVR 2000

Za ovo osiguranje važe Opšti uslovi osiguranja lica ABP 2000

Opšte odredbe

Član 1.

Lice koje želi da zaključi osiguranje života treba GRAWE-u da podnese ponudu, da istinito i u potpunosti navede sve okolnosti koje su bitne za ocjenu opasnosti od štetnog događaja koji GRAWE preuzima u osiguranje (vidi član 8. ovih uslova). Dodatni sporazumi važe samo ako se sa GRAWE-om dogovore u pisanom obliku. Ako se u vremenu od podnošenja pa do prihvatanja ponude opasnost od štetnog događaja poveća, ugovarač osiguranja je odmah, čim to sazna, dužan da prijavi tu promjenu GRAWE-u. Povećanjem opasnosti od štetnog događaja posebno se smatra znatno pogoršanje zdravstvenog stanja ili povreda lica koje se osigurava.

Ugovarač osiguranja je lice koje GRAWE-u podnosi ponudu za osiguranje. Osiguranik je lice čiji se život osigurava. Ako su ugovarač i osiguranik dvije osobe, tada ponudu mora da potpiše i osiguranik.

GRAWE ima pravo da odbije ponudu u roku od 8 dana od dana kada primi ponudu (za osiguranje života sa ljekarskim pregledom taj rok je 30 dana). Ako GRAWE u gore navedenom roku ne odbije ponudu, a ponuda ne odstupa od Opštih uslova osiguranja, ugovor se smatra zaključenim onog dana kada ponuda prisprije u GRAWE. Sva dokumentacija koja se preda uz ponudu postaje vlasništvo GRAWE-a.

GRAWE izdaje polisnu za zaključen ugovor o osiguranju. Ponuda se smatra sastavnim dijelom ugovora o osiguranju.

Ukoliko ovim odredbama nije drugačije ugovoreno, važe zakonske odredbe.

Prema odredbama ovih uslova mogu se osigurati samo potpuno zdrave osobe poslije navršene 15. od navršene 65. godine života. Lica mlađa od 15 godina, kao i lica kojima je 100% oduzeta radna sposobnost, ne mogu se osigurati.

Početak osiguravajućeg pokrivanja

Član 2.

Osiguravajuće pokrivanje počinje danom prispjeća ponude za osiguranje u GRAWE ali ne prije dana koji je u ponudi naveden kao početak osiguranja.

Ugovarač osiguranja je dužan da plati prvu premiju, troškove izdavanja polise i druge eventualne troškove odmah nakon što njegova ponuda bude prihvaćena a najkasnije kada mu se dostavi njegova polisna. Prispjećem te uplate, ali ne prije prispjeća ponude u GRAWE i početka osiguranja koji je naveden u polisi osiguranja, počinje jemstvo ugovoreno polisom. GRAWE nema obavezu prema licu koje umre prije početka osiguranja, niti prema eventualnom ugovaraču takvog osiguranja.

Ako prva premija, troškovi izrade polise i ostali troškovi ne budu plaćeni na vrijeme, GRAWE postavlja naknadni rok plaćanja u trajanju od 30 dana. Ako ni u tom roku premija ne bude plaćena, ugovor se odmah raskida.

Premija osiguranja

Član 3.

Visina premije se utvrđuje prema tarifi GRAWE-a. Pri tome se uzima u obzir pristupna starost osiguranika koja se određuje na osnovu razlike između kalendarske godine u kojoj osiguranje počinje i godine rođenja osiguranika.

Ako je osiguranikova pristupna starost veća od one koju je naveo, a njegova stvarna starost ne prelazi starosnu granicu do koje GRAWE zaključuje ugovore o osiguranju života (65 god.), ugovor je punovažan, a osigurana suma smanjuje se srazmjerno ugovorenoj premiji i premiji koja je predviđena za osiguranje života osiguranikovih stvarnih godina. Ako je osiguranik mlađi nego što je naveo prilikom zaključenja ugovora, premija se snižava na odgovarajući iznos, a GRAWE je dužan da vrati razliku između primljenih premija i premija na koje ima pravo.

GRAWE ima pravo da zahtijeva povećanu premiju ili druge posebne uslove kod osiguranja onih lica koja su izložena povećanoj smrtnoj opasnosti.

Svaku sljedeću godišnju premiju treba platiti najkasnije u roku od 30 dana, dok u slučaju plaćanja u ratama, dospjele rate treba platiti u roku od 8 dana od dana dospjeća. Premiju ili rate treba dostaviti o svom trošku putem pošte ili banke na račun GRAWE-a. Poštanska ili bankovna doznaka smatraće se primljenom u roku od 24 sata od onog datuma, kada je na pošti ili banci potvrđena uplata. Svako kašnjenje plaćanja bez izričitog dopuštenja GRAWE ne obavezuje. Ugovarač osiguranja je dužan da plati premiju, a GRAWE da prihvati uplatu od svakog lica koje ima pravni interes da ugovor o osiguranju bude sklopljen.

Posljedice neredovnog plaćanja premije

Član 4.

Ako dospjela premija, zatezne kamate i troškovi ne budu plaćeni na vrijeme, GRAWE ima pravo da zahtijeva od ugovarača osiguranja da u dodatnom roku od 30 dana plati neplaćeni iznos, zatezne kamate, troškove opominjanja i poštarinu i da ga pisanim putem upozori na pravne posljedice takvog ponašanja.

Ako ugovarač osiguranja ni nakon isteka dodatnog roka ne plati označena dugovanja, tada slijedi:

1) Ako dospjela premija ne bude plaćena do kraja mjeseca u kojem je istekla desetina ugovorenog roka plaćanja premije, ili ako je osiguranje zaključeno na više od 30 godina, a premija za tri godine još nije uplaćena, tada GRAWE prilikom nastupanja osiguranog slučaja nema obavezu a ima pravo da raskine ugovor. GRAWE u svakom slučaju ima pravo da zahtijeva plaćanje dugovanja, uključujući i one rate koje su dospjele zbog opominjanja u tekućoj osiguravajućoj godini. Najviši iznos koji GRAWE može da zahtijeva jeste jednogodišnja premija sa kamatom i troškovima.

2) Bez obzira na to da li je plaćena premija do kraja mjeseca osiguranja u kojem je istekla desetina ugovorenog roka plaćanja, ili pak premija za period od najmanje tri godine, GRAWE ima pravo da raskine ugovor o osiguranju. Raskidom osiguranja prema članu 5. ovih uslova osiguranje se preinačuje u osiguranje oslobođeno plaćanja premije (kapitalizacija). Ako osiguranik umre prije nego što ugovor bude raskinut, a premija ne bude plaćena, GRAWE mora da isplati samo onu osiguranu sumu koja važi u slučaju otkaza na dan smrti.

Raskid ugovora može se uslovljavati naknadnim otkaznim rokom.

Raskid ugovora smatraće se nevažećim, ako ugovarač osiguranja u roku od 30 dana od prijema pisanog otkaza i naknadnog roka od 30 dana, GRAWE-u plati sve zaostale iznose, kamate i troškove, a osiguranik nije umro. Neplaćene rate mogu se platiti pod istim uslovima i po isteku navedenog roka, ali najduže u roku od šest mjeseci od prvog dospjeća rate.

Osiguranje oslobođeno plaćanja premija (kapitalizacija)

Član 5.

Kod osiguranja života samo za slučaj smrti kapitalizacija nije moguća.

Pravo ugovarača osiguranja na otkaz; Otkup

Član 6.

Kod osiguranja života samo za slučaj smrti otkup nije moguć.

Kršenje obaveza prijave

Član 7.

Ako ugovarač osiguranja ili osiguranik prilikom sklapanja, preinačenja i reaktiviranja osiguranja prećuti ili netačno navede neku od njemu poznatih okolnosti koje su bitne za ocjenu opasnosti od štetnog događaja, tada GRAWE u roku od tri mjeseca od dana saznanja za kršenje te obaveze ima pravo da raskine ugovor o osiguranju. U slučaju nedoumice mjerodavni su dokazi koje je GRAWE prikupio pisanim putem.

Ako GRAWE ne bude tačno informisan o sumnjivim okolnostima, ima pravo da raskine ugovor ako je dokazano ili očigledno da su zlonamjerno prećutane.

GRAWE ne može da raskine ugovor:

- 1) ako su prećutane okolnosti GRAWE-u bile poznate (saznanje posrednika osiguranja ne smatra se saznanjem GRAWE-a) ;
- 2) ako ugovarač osiguranja ne snosi krivicu;
- 3) ako je od sklapanja, preinačenja ili reaktiviranja osiguranja protekla godina dana.

Onaj ko zatraži otkaz ugovora mora dokazima da ospori gore navedene okolnosti.

GRAWE ima pravo da ospori ugovor o osiguranju zbog zlonamjerne prijave.

Kod otkaza ili osporavanja ugovora o osiguranju pravo na naknadu ne postoji. U ovom slučaju GRAWE ima pravo da zahtijeva premiju samo do kraja osiguravajuće godine u kojoj je doznao za kršenje obaveze prijave ili razloge osporavanja.

Ako je pokriveno po gore navedenim odredbama isključeno, u slučaju smrti će se od ugovorom predviđene naknade isplatiti samo matematička rezerva (rezerva

pokrića). Kod osiguranja za slučaj smrti s ugovorenim rokom do deset godina, GRAWE nije u obavezi da isplati naknadu iz osiguranja.

Pokriće posebnih štetnih događaja

Član 8.

Ratne prilike, nemiri, ustanci

GRAWE nema obavezu da isplati osiguranu sumu ako smrt osiguranika nastupi dok je neposredno učestvovao u:

- 1) ratu ili sličnim događajima,
- 2) nemirima, ustancima ili neredima,
- 3) suzbijanju ili gušenju nemira, ustanka ili nereda, izuzev kod vršenja profesionalne dužnosti u zemlji.

Smrtna kazna

GRAWE nema obavezu da isplati osiguranu sumu ako na osiguranom licu, zbog počinjenog krivičnog djela, bude izvršena smrtna kazna.

Rizik letenja

GRAWE ima obavezu da naknadi štetu ako osiguranik u svojstvu putnika pogine kod letenja u civilnom avionu (motorni avion, jedrilica) ili vojnom avionu kojim se prevoze putnici, pod uslovom da je avion s članovima posade registrovan za tu djelatnost. Ukoliko osiguranik pogine kod nekog drugog leta ili u nekom drugom svojstvu, GRAWE naknađuje štetu samo na temelju posebnih uslova osiguranja, ako je takvo osiguranje ugovoreno.

Takmičenja

Ako osiguranik pogine na trkama vozila na kopnu, vodi, na avionskim takmičenjima ili na treningu za ta takmičenja, GRAWE naknađuje štetu samo na temelju posebnih uslova osiguranja, ako je takvo osiguranje ugovoreno.

Sport

GRAWE naknađuje štetu na temelju posebnih uslova osiguranja ako smrt osiguranika nastupi usljed bavljenja opasnim vrstama sportova (npr. ronjenje).

Zanimanje i putovanje

Izuzetno od odredaba u stavovima 3, 4 i 5 za ugovore duže od jedne godine tokom čitavog trajanja osiguranja GRAWE je dužan da naknadi štetu od svih štetnih događaja koji nastanu usljed promene zvanja ili zanimanja i putovanja osiguranika, kao i trajnog ili privremenog boravka u bilo kojem dijelu svijeta. Pokriće za mogući štetni događaj usljed dužih boravaka u klimatski nepovoljnim područjima, putovanja u politički nesigurna područja, odnosno učestvovanju na naučnim ili drugim ekspedicijama, podleže posebnim uslovima osiguranja.

Ako pokriće na temelju gore navedenih odredaba ne postoji, tada se umjesto ugovorene sume osiguranja za slučaj smrti naknađuje samo matematička rezerva (rezerva pokrića). Ako je matematička rezerva viša od ugovorene naknade za slučaj smrti tada se isplaćuje samo naknada.

Samoubistvo

Član 9.

Ako osiguranik počini samoubistvo, GRAWE nema obavezu da isplati osiguravajuću naknadu, osim ako je ugovor o osiguranju u trenutku samoubistva bio na snazi godinu i više dana.

Ako je pokriće isključeno po odredbama stava 1, tada će se isplatiti umesto osigurane sume samo matematička rezerva koja otpada na osiguranje (rezerva pokrića).

Isključenje obaveze GRAWE-a

Član 10.

Ako je osiguranje sklopljeno za slučaj smrti nekog trećeg lica, GRAWE nema obavezu da naknadi štetu ako ugovarač osiguranja protivzakonitom radnjom namjerno izazove smrt tog lica.

Ako je u ugovoru o osiguranju za slučaj smrti navedeno neko treće lice kao korisnik osiguranja, ono nema pravo na naknadu ako protivzakonitom radnjom namjerno izazove smrt osiguranika.

Prijava osiguranog slučaja

Član 11.

Prilikom podnošenja zahtjeva za isplatu naknade GRAWE-u je potrebno da se dostave sljedeća dokumenta:

- 1) polisu osiguranja i potvrdu o plaćenju posljednjoj premiji,
- 2) službeni izvod iz knjige rođenih za osiguranika.

U slučaju smrti osiguranika, koja treba odmah da se prijavi GRAWE-u, potrebno je osim gore navedenih dokumenata i sljedeće:

- 1) službeni izvod iz knjige umrlih
- 2) opširno uvjerenje ljekara, koji je posljednji liječio umrlog, a ako umrli nije bio liječen, tada neko drugo ljekarsko ili službeno uvjerenje. U uvjerenju obavezno treba da budu navedeni: uzrok smrti, početak i tok bolesti koja je izazvala smrt, i poblize okolnosti pod kojima je smrt nastupila.

GRAWE može da zahtijeva druge potrebne dokaze ili sam da pokrene postupak za utvrđivanje istinitosti štetnog događaja. Postupak smije da se odnosi samo na vrijeme pre podnošenja ponude, prve tri godine nakon podnošenja ponude i jednu godinu prije nastupanja smrti. GRAWE može da zahtijeva ovjeru potpisom svih potrebnih dokaza i priznanica o prijemu naknade. Troškove koji nastanu na temelju tih odredbi, snosi onaj ko GRAWE-u dostavi zahtjev za naknadu. Troškovi koji nastanu usljed istrage i prikupljanja dokaznog materijala, a koji nisu neophodni za razjašnjavanje početka i toka smrtonosne bolesti, kao i okolnosti pod kojima je smrt nastupila, idu na teret GRAWE-a.

Mjesto izvršenja

Član 12.

Mjesto izvršenja ugovora za stranke je sjedište GRAWE-a.

GRAWE svoju naknadu dostavlja ovlaštenom korisniku na njegov zahtjev i trošak. GRAWE sam određuje način dostave.

Dospijela osigurana suma ukamaćuje se od 14. dana nakon što GRAWE dobije potpunu dokumentaciju, navedenu u članu 12, stav 1. i 2.

Pravo na izbor rente

Član 13.

Korisnik osiguranja može prije isplate osigurane sume da odluči da GRAWE umesto dospjele osigurane sume isplati rentu. Svaki korisnik po dospijeću osigurane sume može da raspolaže tim svojim pravom, ali samo pod uslovom da osigurana suma još nije isplaćena. Visina rente određuje se po važećim tarifama GRAWE u trenutku dospijeća, pri čemu je mjerodavna starost korisnika na dan osiguranja. Pravo na izbor rente ne važi kod otkaza osiguranja (članovi 4. i 6. ovih uslova osiguranja).

Promjena prebivališta ugovarača osiguranja

Član 14.

Ako ugovarač osiguranja promijeni svoje mjesto boravka, a o tome ne obavijesti GRAWE, tada GRAWE ima pravo da šalje obavještenja ugovaraču osiguranja preporučenom poštom na njegovu adresu koja je bila poznata. Sve odredbe tako poslatog obavještenja smatraju se kao da je ugovarač osiguranja primio obavještenje na toj adresi.

Ako se ugovarač osiguranja preseli izvan Evrope, tada je obavezan da imenuje opunomoćenog zastupnika u državi. Sve dok ugovarač osiguranja to ne učini, GRAWE mu na osnovu stava 1. šalje obavještenja na posljednju poznatu adresu. Odredbe tih obavještenja u tom slučaju smatraju se kao da je dopis primio ugovarač.

Sve izjave koje se GRAWE-u kod sklapanja ugovora ili poslije toga daju na znanje, važe samo ako su dostavljene u pisanom obliku.

Prava trećih lica

Član 15.

Ako ugovarač osiguranja proglasi neko treće lice korisnikom, ili ako pravo korišćenja glasi na donosioca, tad to lice, ako drugačije nije dogovoreno, ima pravo na naknadu kod nastupa osiguranog slučaja. Do tada ugovarač osiguranja ima pravo da raspolaže osiguranjem i može da opozove ili da menja korisnika. Ugovarač osiguranja odlučuje o tome da li opunomoćeni korisnik ima odmah pravo na naknadu. U tom slučaju su opoziv ili preinačenje mogući samo uz odobrenje opunomoćenog korisnika.

Pravo na naknadu može da se založi ili ustupi nekom trećem licu samo ako je dotadašnje pravo korišćenja pisanim putem prijavljeno GRAWE-u. Ukoliko se radi o ustupanju prava, dovoljno je da se direkkciji GRAWE-a dostavi dokument o ustupanju.

GRAWE ima pravo da otkáže ili ospori ugovor o osiguranju i drugim korisnicima.

Ako je ugovarač osiguranja u stečaju, ili ako se njegovo pravo na naknadu založi, tada imenovani korisnik, ili ako ga nema, braćni drug i djeca ugovarača osiguranja uz njegovo odobrenje prijavljuju GRAWE-u da su umjesto ugovarača osiguranja spremni da preuzmu obaveze iz ugovora o osiguranju. U tom slučaju se potraživanje poverioca plaća do visine otkupne vrijednosti. Prijava treba da se dostavi u roku od 30 dana kada je lice koje je preuzelo obaveze iz ugovora o osiguranju doznalo za pljenidbu ili pokretanje stečajnog postupka.

Troškovi osiguranja

Član 16.

Svi troškovi u vezi s ugovorom o osiguranju plaćaju se GRAWE-u.

GRAWE ima takođe pravo da naplati i unaprijed da zahtijeva ne samo naknadu za poštanske troškove i troškove obrade, nego i za troškove posebnih usluga, kao npr. naknade upisa i izmjene podataka o korisnicima, upisa o ustupanjima i izmjene sadržaja polise, izdavanja duplikata polise, itd. Za prepise se naplaćuje cijena uobičajena u mjestu boravka.

Gubitak polise

Član 17.

GRAWE zamjenjuje nestalu polisu duplikatom, i to po dobijanju pravosnažne sudske odluke kojom je nestala originalna polisa proglašena nevažećom.

Troškove za izdavanje duplikata snosi podnosilac zahtjeva, a dužan je da ih plati unaprijed.

Tužba, sudska nadležnost, zastarijevanje

Član 18.

Ukoliko GRAWE odbije da ispuni neku od obaveza, korisnik je dužan u roku od šest mjeseci da podnese tužbu kod nadležnog suda. Rok počinje onog dana kada GRAWE pisanim putem odbije ispunjenje obaveze, ukazavši kod toga na pravne posljedice zbog nepridržavanja roka.

Za tužbe protiv GRAWE-a nadležan je sud u mjestu sjedišta GRAWE-a.

Rok zastarijevanja podnošenja zahtjeva po ugovoru o osiguranju traje pet godina. Zastarijevanje stupa na snagu istekom godine u kojoj je moguće da se zahtjeva naknada.

Udio u dobiti

Član 19.

Za osiguranje za slučaj smrti udio u dobiti ne važi.

Promena uslova osiguranja

Član 20.

Prava i obaveze iz ovog ugovora mogu se izmjeniti ako se zakonom ili službenom odlukom izmijene važeće tarife ili uslovi osiguranja. GRAWE u tom slučaju ima pravo da zahtjeva povraćaj polise i u zamjenu za nju izdaje novu.

Odredbe o utvrđivanju oslobađanja plaćanja premije (član 5.) o otkupu (član 6.), troškovima (član 16.) i udjela u dobiti (član 19.) mogu se promijeniti i kod postojećih osiguranja.